

t54_mesfunc6
(TMKQ2Abs11qUnxsr7sppNYLLjS3CkYdrDef)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_seq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $v2_mesfunc5 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_mesfunc5 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_numbers : \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v3_valued_0 X0))) \Rightarrow (k1_seq_1 X0 X1 = k1_funct_1 X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v4_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (k1_relset_1 X0 X1 = k9_xtuple_0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (X1 = k10_xtuple_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3. (X3 \in k9_xtuple_0 X0) \wedge (X2 = k1_funct_1 X0 X3)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow ((v2_mesfunc5 X0) \Leftrightarrow (v1_mesfunc5 (k10_xtuple_0 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_mesfunc5 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 k7_numbers) \Rightarrow ((X1 \in X0) \Rightarrow (r1_xxreal_0 X1 k6_numbers))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge (v5_relat_1 X0 k1_numbers)) \Rightarrow ((v1_relat_1 X0) \wedge (v3_valued_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow((v4_relat_1 X2 X0)\wedge(v5_relat_1 X2 X1)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge(\\ m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k1_numbers))))\Rightarrow(\\ (\forall X2.(X2 \in k1_relset_1 X0 X1)\Rightarrow(r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X1 \\ X2) k6_numbers))\Rightarrow(v2_mesfunc5 X1))) \end{aligned}$$